

**HUMAN RIGHTS WATCH**

Neue Promenade 5  
10178 Berlin  
Tel: +49 30 259 30 610  
Fax: +49 30 722 399 588

**EUROPE AND CENTRAL ASIA  
DIVISION**

Hugh Williamson, *Director*  
Rachel Denber, *Deputy Director*  
Benjamin Ward, *Deputy Director*  
Veronika L. Szente Goldston, *Advocacy Director*  
Jane Buchanan, *Associate Director*  
Tanya Lokshina, *Russia Program Director*  
Inna Khodzhaeva, *Moscow Office Director*  
Giorgi Gogia, *Senior Researcher*  
Emma Sinclair-Webb, *Senior Researcher*  
Judith Sunderland, *Senior Researcher*  
Tanya Cooper, *Researcher*  
Lydia Gall, *Researcher*  
Yulia Gorbunova, *Researcher*  
Izza Leghtas, *Researcher*  
Mihra Rittmann, *Researcher*  
Steve Swerdlow, *Researcher*  
Eva Cosse, *Research Assistant*  
Viktoriya Kim, *Coordinator*  
Kaitlin Martin, *Senior Associate*  
Annkatrin Tritschoks, *Senior Associate*  
Jonny Dzhibladze, *Natalia Estemirova Fellow*

**ADVISORY COMMITTEE**

Catherine Zennström, *Chair*  
Jean Paul Marthoz, *Vice-chair*  
Henri Barkey  
Gerhart Baum  
Rudolf Bindig  
Alexander Cooley  
Tana de Zulueta  
Stephen Del Rosso  
Felice Gaer  
Michael Gellert  
Alice H. Henkin  
Jeri Laber  
Walter Link  
Masha Lipman  
Helena Luczywo  
Kimberly Marteau Emerson  
Jane Olson  
László Jakab Orsós  
Arjan Overwater  
Can Paker  
Signe Rossbach  
Colette Shulman  
Leon Sigal  
Malcolm Smith  
Mark von Hagen  
Joanna Weschler

**HUMAN RIGHTS WATCH**

Kenneth Roth, *Executive Director*  
Michele Alexander, *Deputy Executive Director, Development and Global Initiatives*  
Carroll Bogert, *Deputy Executive Director, External Relations*  
Iain Levine, *Deputy Executive Director, Program*  
Chuck Lustig, *Deputy Executive Director, Operations*  
  
Walid Ayoub, *Information Technology Director*  
Emma Daly, *Communications Director*  
Barbara Guglielmo, *Finance and Administration Director*  
Peggy Hicks, *Global Advocacy Director*  
Babatunde Olugboji, *Deputy Program Director*  
Dinah PoKempner, *General Counsel*  
Tom Porteous, *Deputy Program Director*  
James Ross, *Legal & Policy Director*  
Joe Saunders, *Deputy Program Director*  
Frances Sinha, *Human Resources Director*

Mr. Nedeljko Čubrilo  
G. Nedeljko Čubrilović  
Predsjednik Narodne skupštine  
Narodna skupština Republike Srpske, Bosna i Hercegovina  
Vuka Karadžića br.2.  
78000 Banja Luka  
Bosna i Hercegovina

Berlin, 02. februara 2015. godine

**Predmet: Nacrt Zakona o javnom redu i miru kojim se ograničava sloboda izražavanja**

Poštovani predsjedniče Čubriloviću,

Ovim dopisom želim Vam izraziti zabrinutost organizacije Hjuman Rajts Voč (Human Rights Watch) po pitanju odredbi u nacrtu Zakona o javnom redu i miru koji je trenutno pred Narodnom skupštinom, a po kom bi se kriminaliziralo slobodno izražavanje na internetu.

U objašnjenjima na nacrt Zakona, u poglavlju V, jasno se stavlja do znanja da će se zakonom definicija javnog mesta na kom se mogu vršiti kršenja javnog reda proširiti i na društvene medije. U objašnjenu se kaže da će se zakonom “proširiti definicija pojma javnog mesta, imajući u vidu prvenstveno društvene mreže ...”

Po članu 7. nacrta zakona je krivično djelo remetiti javni red prikazivanjem slika, simbola, crteža ili tekstova koji sadrže nepristojan, uvredljiv ili uznenimirujući sadržaj ili se u njima upušta u nepristojno ponašanje, a gdje su prekršaji kažnjivi novčanim kaznama od 100 do 300 KM (približno 58 do 174 američkih dolara). Po članu 8. predstavlja prekršaj ako se “grubim vrijedanjem drugog lica ili drugim bezobirnim ponašanjem izazove osjećanje fizičke ugroženosti ili uznenirenosti građana.” Kršenje te odredbe kažnjivo je novčanom kaznom od 200 do 800 KM (približno 116 do 464 američkih dolara) ili zatvorom u trajanju do 30 dana.

Postupci koji se sankcionisu u okviru nacrta tog zakona su krajnje široko i nejasno formulisani. Iako su prekršaji u članu 7. i 8. postojeći prekršaji i po aktuelnom zakonu, proširenje tih prekršaja na društvene medije moglo bi dovesti do samovoljnijih optužnica protiv ljudi koji se jednostavno izražavaju na internetu. Stoga postoji rizik da će se tim zakonom prigušivati javna rasprava na internetu i da bi on mogao podstaknuti samocenzuru na tom mediju.

Sloboda izražavanja temeljno je ljudsko pravo u demokratskom društvu, pošto su slobodni protok ideja, mišljenja i informacija preduslovi za funkcionisanje


političkih procesa, tako što se građanima i organima odlučivanja omogućava da primaju i odašilju informacije u cilju donošenja svjesnih odluka. Sloboda izražavanja služi i kao kritička provjera organa izvršne vlasti, najvećim dijelom kroz postojanje nezavisnih internetskih i ostalih novinskih medija koji, uz aktere civilnog društva, igraju ključnu realnu ulogu u vršenju pritiska na organe vlasti u cilju daljnog demokratskog razvoja, te postupaju kao jedna vrsta nadzora od strane javnog mnjenja u svrhu praćenja aktivnosti javnih institucija i organa uprave.

Kao država-potpisnica međunarodnih i regionalnih sporazuma vezanih za ljudska prava, Bosna i Hercegovina dužna je da poštuje slobodu izražavanja utjelovljenu u članu 19. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i Međunarodne povelje o građanskim i političkim pravima, te u članu 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima. Organi vlasti Republike Srpske takođe su dužni poštivati te standarde.

Mi pozivamo Narodnu skupštinu Republike Srpske da razmotri potencijalno negativne posljedice tog zakona na slobodu izražavanja i da taj zakon u svom glasanju odbaci.

Zahvaljujem Vam na razmatranju ovog pitanja i spremam sam s Vama o ovome razgovarati u svako vrijeme.

S poštovanjem,



Hugh Williamson  
Direktor, Odjel za Evropu i Centralnu Aziju  
Hjuman Rajts Voč